

Vučijak S.,
Čurić R.,
Mikić T.:

ISTRAŽIVANJE RENTABILNOSTI PODIZANJA INTENZIVNIH KULTURA
LIŠĆARA I ČETINARA NA PODRUČJU MEDITERANA I SUBMEDITERANA

DIE FORSCHUNGEN DER RENTABILITAET DES ZUECHTENS DER KULTUREN
VON NADELBAEUMEN UND LAUBBAEUMEN AUF DEM GEBIET DER
MEDITERRAN - UND - SUBMEDITERRAN LAENDER

S A D R Ž A J

	Strana
1. U V O D	6
2. KARAKTERISTIKE PODRUČJA ISTRAŽIVANJA	8
2.1. Površine šuma i šumskog zemljишta	8
2.2. Drvna zaliha i prirost	10
2.3. Korišćenje drvnog fonda	10
2.4. Osrvt na prirodne uslove	11
3. DOSADAŠNJI NAČIN I USPJEH U PODIZANJU KULTURA	19
3.1. Pošumljavanje sjetvom sjemena	19
3.2. Sadnja u rupe	20
3.3. Sadnja u gnezda	20
3.4. Sadnja u gradonima	21
3.5. Vrste sadnica	22
4. MOGUĆNOSTI PODIZANJA INTENZIVNIH KULTURA I DRUGIH NASADA U INTENZIVNOM UZGOJU NA TRETIRANOM PODRUČJU	22
4.1. Mogućnosti podizanja intenzivnih kultura i drugih nasada četinara	22
4.2. Mogućnosti podizanja nasada brzorastućih lišćara	27
4.3. Ostali lišćari	37
5. NAČIN PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA	37
6. TEHNIKA PODIZANJA KULTURA SA SADNICAMA PROIZVEDENIM U POLIETILENSKIM KESICAMA	39
7. NJEGOVANJE I ČUVANJE KULTURA	39
8. KRATAK OSVRT NA MOGUĆNOSTI PODIZANJA KULTURA I DRUGIH NASADA	40
8.1. Namjensko podizanje nasada za potrebe turizma i rekreacije	41
9. NORME ZA ŠUMSKO-UZGOJNE RADOVE I RADOVE NA ISKORIŠČAVANJU ŠUMA	45
9.1. Norme za šumsko-uzgojne radove	45
9.2. Norme za radove na iskoriščavanju šuma	46
10. ZAVRŠNO RAZMATRANJE	47
Zusammenfassung	48

P R E D G O V O R

Ovaj rad predstavlja dio projekta: "Unapredjenje šumske proizvodnje u regionu submediteranskih i mediteranskih šuma". Finansiranje obrade rada je vršila Republička zajednica za naučni rad SRBiH.

Na terenskim istraživanjima su učestvovali Šukrija Šaković, dipl.inž. i mr., Sead Izebegović, dipl.ing.mr. i Alija Šehović, dipl.inž. na čemu im se najlepše zahvaljujemo.

Luka Miloslavić i Petar Žarković, tehnički saradnici, su obavili dio zadatka na terenu i na sredjivanju podataka.

Njihov doprinos zасlužuje da se istakne i na ovom mjestu.

1. U V O D

Na submediteranskom i mediteranskom dijelu Bosne i Hercegovine već duže vremena se ne vrše skoro nikakvi šumsko-uzgojni zahvati koji bi mogli obogatiti i oplemeniti ovo područje u privrednom, estetskom, zdravstvenom, turističkom i zaštitnom pogledu. Istina, postoje limitirajući faktori koji otežavaju obavljanje šumsko-uzgojnih radova šireg obima. To su u prvom redu:

- nepovoljni stanišni uslovi,
- nedostatak materijalnih sredstava, uslovljen nedovoljnom privrednom razvijenošću ovog područja,
- nepovoljno sadašnje stanje šuma i šumskih zemljista posmatranog područja,
- ostavljanje znatnih površina šuma i šumskog zemljista izvan šumsko privrednih područja koja su 1961. godine obrazovana u BiH (oko 285.000 ha).

Ipak, činjenica da se na području Hercegovine u periodu 1961/1972. godine pošumljavalo samo nekoliko hektara godišnje ukazuje na neodrživo stanje. U periodu koji je pred nama, ovom problemu se mora posvetiti izuzetna pažnja od strane društva i zainteresovanih radnih organizacija i institucija. Odmah treba reći da zadatak nije lak i da se na putu njegovog ostvarenja mora pokazati mnogo razumevanja i svestranog angažovanja ljudskog i materijalnog potencijala. "Nije toliko problem što je šumarstvo na ovom području izgubilo svoju direktnu privrednu ulogu, jer se na golim kamenjarima teško mogu više i podići ekonomske šume, nego su sada nastale ogromne poteškoće za ostale grane privrede ..." (2, str.33).

Odredbama člana 13. Zakona o šumama SRBiH predviđeno je da se obrazuje područje za krš radi čuvanja, zaštite, unapredjenja postojećih kultura, rekonstrukcije i melioracije degradiranih i niskih šuma i šikara, te novih pošumljavanja, Posebnim elaboratom koji je izradjen za ovu svrhu predviđeno je da se godišnje na tom području izvrši:

- pošumljavanje golih površina na 250 ha (3,750.000 dinara),
- unošenje četinara u visoke šume na 210 ha (2,310.000 din.),

- pošumljavanje erozivnih terena na 50 ha (1.000.000 dinara),
- pošumljavanje za rekreative svrhe na 76 ha (1.140.000 dinara),
- podizanje brzorastućih topolovih sadnica na 50 ha (600.000 dinara).

Pored toga, predviđeni su značajni radovi na njezi i zaštiti šuma (5.350.000 dinara).

Prema ovome trebalo bi godišnje obezbijediti 14.150.000 dinara. Za proširenje i uređivanje rasadnika predviđa se utrošak od 800.000 dinara, obzirom da je današnja rasadnička površina (oko 4,11 ha) nedovoljna i nesavremena.

Pored investicija biološkog karaktera, predviđaju se sredstva od oko 4 miliona za projektovanje i gradnju šumskih komunikacija (12,6 km kamionskih puteva godišnje) i gradjevinskih objekata i za nabavku opreme i mehanizacije.

Kako se predviđa, prihod od glavnih i sporednih šumskih proizvoda mogao bi se ostvariti u iznosu od oko 7 miliona dinara (dohodak 3,5 miliona, bruto lični dohoci 5,3 miliona dinara).

Prema tome, trebalo bi pored navedenih investicionih troškova obezbijediti (republike, opštine, radne organizacije) još oko 2 miliona za pokriće troškova proizvodnje. Međutim, treba istaći, da se kod vrednovanja šuma ovog područja ne smiju ispuštiti iz vida i njihove vanredno značajne opštakorisne funkcije - na ublažavanju klimatskih ekstremra (temperature, vode, vjetra), zaštite privrednih objekata i saobraćajnica, za turističko rekreativne svrhe i drugo, čije koristi daleko prevazilaze vrijednost drvene mase i sporednih šumskih proizvoda. Zato, prilikom utvrđivanja rentabilnosti podizanja šuma ne mogu se samo primjenjivati elementi obračuna kao što je to slučaj kod podizanja ostalih investicionih objekata. Kod investicionog ulaganja u radeve biološkog karaktera neki parametri se teško egzaktno finansijski utvrđuju da bi se iskazala rentabilnost odnosom ostvarenog dohotka ili viška rada i angažovanih osnovnih i obrtnih sredstava. Na primjer, ne može se novčanim izrazom kvantificirati doprinos šumskog nasada ili drvoreda koga oni pružaju umornom putniku koji, gonjen tempom savremene civilizacije, žuri na zasluženi odmor pored našeg primorja.

A dosta bi još trebalo podići šuma i drvoreda da bi se ublažilo sivilo hercegovačkog i primorskog krša i mnoge ljepote ovih predjela učinile još ljepšim i pristupačnijim (okolina Neretve, Bune, Bregave, Trebižata, Trebinja, Čapljine). U vezi sa ovim "je nužno šumarsku politiku koordinirati sa politikom vodoprivrede, hidroenergetike, poljoprivrede, industrije, turizma i uopšte napretka jednog kraja" (2,str.17).

I ovim radom će se pokušati ukazati na mogućnosti podizanja kultura i drugih uzgojnih oblika za privredne i ostale svrhe koji bi mogli naći opravdanje za područje koje obradujemo. Prije toga daće se osvrt na neke elemente dosadašnjeg stanja šuma i gospodarenja sa njima na ovom području.

2. KARAKTERISTIKE PODRUČJA ISTRAŽIVANJA

2.1. POVRŠINE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

Površina šuma i šumskog zemljišta u osam hercegovačkih opština (vidi tabelu 1) našeg područja istraživanja iznosi 254.476 ha. Od ukupne obrasle šumske površine otpada 65% na društveno vlasništvo i 35% na vlasništvo građana.

Šume imaju nepovoljnju strukturu. U društvenom vlasništvu visoke šume i kulture učestvuju sa 17,6%, niske šume sa 22,9%, šikare i šibljaci sa oko 59,5% u ukupno obrasloj površini šume.

Šume u građanskoj svojini imaju još nepovoljniju strukturu. Od ukupno obrasle površine samo 2,2% otpada na visoke šume i kulture i 34,9% na niske šume. Sve ostalo su šikare i šibljaci (62,9%).

Posebno je uočljiva mala površina kultura (1.908 ha), pa njihovo učešće u ukupno obrasloj površini šuma i šumskog zemljišta u društvenom vlasništvu iznosi samo 1,4%.

Površine šuma i šumskog zemljišta učestvuju sa 26% (Čapljina) do 66% (Čitluk) u ukupnoj površini pojedinih opština.

PREGLED POVRŠINA ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA U
DRUŠTVENOM I GRADJAINSKOM VLAŠNIŠTVU

Tabela 1.

Red. broj	KATEGORIJA ŠUMA	Opština						Ukupno	%
		Bileća	Čapljina	Čitluk	Ljubinje	Ljubuški	Mostar		
		Hek tora							
1.	Visoke šume	2105	24	58	2058	-	13748	2194	4626
2.	Kulture	179	140	205	-	365	555	170	327
3.	Niske šume	6555	104	3481	5201	3257	6908	2951	31272
4.	Šikare	25122	3874	2609	10260	7363	17195	12291	19582
5.	Šibljaci	-	5855	4737	-	5092	2932	13323	3333
6.	Goleti sposobne za pošumljavanje	2793	2406	1117	949	6945	12444	3600	4171
Svega 1 - 5		33961	9997	11090	17519	16077	41338	30929	59140
Svega 1 - 6		36754	12403	12207	18468	23022	53782	34529	63311
									254476
									-
									100,0

2.2. DRVNA ZALIHA I PRIRAST

Ukupna drvna zaliha iznosi 7 miliona m³ drvne mase (88% lisćara i 12% četinara). Godišnji prirast (po Katastru šuma) iznosi oko 200.000 m³. Međutim, novija istraživanja, zasnovana na naučnim metodama rada, pokazuju da se prirast kreće oko 300.000 m³ godišnje.

Na šume u društvenoj svojini dolazi oko 80% drvne zalihe.

2.3. KORIŠĆENJE DRVNOG FONDA

Šumski fond na ovom području se koristi za:

- proizvodnju ogrevnog drveta i pojedinih građevinskih elemenata za potrebe okolnog stanovništva,
- proizvodnju sortimenata za pilansku preradu (Mostar, Trebinje),
- kresanje lisnika i brst stoke.

Sječe su niže od prirasta što je uslovljeno nepovoljnim asortimanom drvnih proizvoda, slabom otvorenosću šuma, visokim troškovima proizvodnje.

Nesumnjivo da se jedan dio šuma degradirao, jer je u njima vršena paša, brst i kresanje lisnika (jedna koza može da obrsti nekoliko hektara šuma godišnje, a za njezinu zimsku prehranu treba okresati nekoliko desetina stabala). Još ni do danas ovo pitanje nije riješeno, što predstavlja, pored nedostatka materijalnih sredstava, najveću kočnicu u preduzimanju većih zahvata na rekonstrukciji postojećih šuma i podizanju novih kultura i nasada.

Već dugo vremena se ističe da "područje sukoba između šumarstva i poljoprivrede jest pitanje nedovoljne krmne baze za stoku, uslijed čega se ljak nastoji da stoku prehranjuje pašom u šumi i na ostalim šumskim površinama" (1, strana 518).

Naravno, da se pašarenjem uništavaju sadnice (i podmladak) i sprečava pravilan razvoj kultura i ostalih nasada.

Zato se predlaže, pored ostalog, da se formiraju (1):

- šumsko-pašnjacki objekti i
- lisničke šume,

kao i da se neke površine relativno šumskog zemljišta u nekim krajevima Hercegovine pretvore u oranične površine (vodeći pri tome računa da se ne naruši zaštitna funkcija šume) koje bi se koristile i za proizvodnju krmnog bilja.

U šumsko - pašnjackim objektima i lisničkim šumama moraju se uvažavati utvrđeni principi stručnog gospodarenja ovakvim objektima u pogledu:

- terenskih uslova (odgovarajući nagib terena),
- sastava šuma,
- turnusa iskorišćavanja,
- stepena i načina kresanja stabala i dr.

Ispitivanjem koje je vršeno na eksperimentalnim površinama hrasta i jasena u Hercegovini (1) utvrđen je prinos u dvogodišnjem turnusu:

- preko 1.000 kg suhog lišća hrasta i
- " 800 kg suhog lišća jasena

po jednom ha godišnje, za koje se ističe da ima hranljivu vrijednost djeteline, Pored ovog, trava pod zaštitom stabala povoljnije raste i ima veću hranljivu vrijednost.

Prema navedenom, određene šumske površine, stručno izabrane, održavane i korištene, mogu ublažiti napad stoke na podignute kulture i nasade.

Ekonomski koristi od takvih namjenskih šuma su višestruki:

- za prehranu stoke,
- snabdijevanje drveta okolnog stanovništva,
- vrijednost od opštakorisnih funkcija šuma.

2.4. OSVRT NA PRIRODNE USLOVE

2.4.1. Osrt na orografsko-hidrografske uslove

Submediteransko kraško područje u Hercegovini spada u širi region dubokog krša - holokarsta, sa vrlo izraženim i razvijenim kraškim oblicima reljeфа kao što su: škrape, uvale, vrtače, ponori, kraška polja i sl.

Manji dio submediteranskog područja zatazi dublje u unutrašnjost dolinama Neretve, Trebišnjice i manjim pritokama.

Hidrografski ovo područje je relativno siromašno površinskim tokovima, a manji vodotoci, ukoliko su bogati vodom u kišnom periodu godine, ljeti većinom presuše tako da izvan dohvata većih riječnih dolina vlada oskudica u vodi za piće i druge potrebe. Nasuprot sušnom periodu, u kišnoj polovini godine uslijed velikih količina padavina vodotoci poprime bujični karakter, a skoro sva kraška polja su periodično poplavljena i na njima se zadržava voda.

2.4.2. Osrt na geološki sastav i zemljjišni pokrivač

Prema raspoloživim podacima koji se odnose na geološku građu, donji i središnji dio submediterana Hercegovine, najvećim dijelom pripada rudistnim krečnjacima gornje krede sa manjom primjesom dolomita iste geološke starosti.

Ovaj se supstrat sporo troši pod uticajem atmosferilija i tako ostaje najmanje rastvorljivog ostatka poslije nastajanja bikarbonata i njihovog rastvaranja, pa je tu oskudnost u zemljjištu najviše i izražena.

Manji dio podloge pripada donje - krednim krečnjacima i jur-skim dolomitima (koji su sporadičnog rasprostranjenja - uglavnom u uzanom pojasu oko Tihaljine i Stoca, zatim preko Ljubinja do Lastve prema granici sa Crnom Gorom).

Pored ovih supstrata, u donjoj Hercegovini mjestimično se pojavljuje lapor eocenske starosti. Prema novijim stručnim izvorima, u središnjem dijelu Hercegovine veći dio geološkog supstrata sastoji se od alveolinsko-numulitskih krečnjaka paleogena sa eocenskim flišnim tvorevinama (to je sastav od laporanog, pješčara i konglomerata). Obično su to uske i duge zone sedimenta, koje se često nalaze na obodnim dijelovima kraških polja i u depresijama. Pored ovih, u okolini kraških polja nalaze se i tzv. preminske naslage u kojima prevladavaju konglomeratne stijene gradjene iz pješčara, rožnjaka i gabra sa dominantnim sadržajem oblutaka krečnjačkih stijena.

Petrografska sastav i edafski faktori uslovili su rasprostranjenje tipova i varijeteta zemljjišta, čiji stepen degradacije zavisi od različitih uticaja.

Za ovaj dio regiona vršena su, samo parcijalno, kompletnija pedološka istraživanja i to prvenstveno za potrebe izrade investiciono-tehničke dokumentacije u poljoprivredi (pretežno u kraškim poljima i na aluvijalnim terenima uz rijeke). Iz tih razloga se može dati samo orijentacioni prikaz o zastupljenosti dominantnog kompleksa zemljišta, odnosno pojedinih tipova i varijeteta.

Na postojećoj pedološkoj karti Jugoslavije (iz 1962.godine) najveći dio ovog regiona predstavljen je skupnom oznakom kao goli karst sa pjegama crvenica i rendzina. Crvenice predstavljaju najviše zastupljen tip zemljišta, koji se nalazi na golom kršu, ali ne u kompaktним cijelinama i većim prostorima. Bolje očuvane partijske crvenica dubljih profila nalaze se obično na reljefno neizraženim terenima, što je uticalo da na takvim lokalitetima ne dođu do izražaja erozioni i drugi procesi. Ova zemljišta mogu biti dubokog profila (do 80 cm), obično su glinovitog sastava i došta stabilne poliedrične strukture. Obično su siromašna lakopristupačnom fosforu, azotu i kalijumu i dobro reaguju kada se vrši djubrenje ovim djubrivima. Prema dubini profila (soluma) može imati tri varijeteta, od kojih onaj sa dubokim profilom dolazi u obzir za podizanje intenzivnih kultura četinara (borova), uz uslov da se vrši prihranjuvanje mineralnim djubrivima.

Medutim, ovakvih zemljišta u ovom području ima relativno malo, jer najveći dio crvenica ima plitke profile, a nalaze se pod regresivnim stadijima šumske vegetacije (ostacima šikara i šibljacima, te kraškim pašnjacima).

Pored crvenice, u ovom dijelu, prema rezultatima laboratorijskih analiza i terenskog uvida (koje je vršio Institut za šumarstvo u Sarajevu - dr L. Manuševa sa saradnicima) na profilima koji su iskopani na 11 oglednih ploha sa različitim lokalitetima, ustanovljeni su: smedje krečnjačko zemljište, organo-mineralna crnica i slabo ilimerizovano zemljište. Pored ovih, na jednom profilu ustanovljen je deluvijum. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da su to zemljišta srednje teškog do teškog mehaničkog sastava, slabo kisele do neutralne i slabo alkalne reakcije sa malim sadržajem karbonata. Sadržaj fosfora kod ovih zemljišta je nizak, dok su kalijem i azotom relativno dobro snabdjevena, izuzev deluvijuma. Na površinama gdje se pojavljuje eocenski fliš kao matična podloga, nalaze se različiti razvojni stadiji zemljišta

(od inicijalnih stadija do stadija lesiviranog smedjeg zemljišta). Većina ovih zemljišta, pošto se nalaze na rubnim dijelovima kraških polja i na zaravnima, koriste se kao poljoprivredne površine. Osnovne fizičke i hemijske osobine ovih zemljišta zavise od prirode matičnog supstrata (tj. da li kod fliša prevladavaju pješčari, laporci ili drugi supstrati). Ovakva zemljišta, ukoliko imaju dubok profil i nisu pod drugim kulturama, mogu se koristiti za podizanje intenzivnih kultura četinara, naročito vrsta borova. Na području koje se nalazi na priobalnim terenima Neretve i dijelovima kraških polja, nalaze se tipovi i varijeteti zemljišta koji su pogodni za uzgoj intenzivnih kultura i drugih nasada lišćara - prvenstveno topola.

Najveći dio površina za podizanje nasada topola u tzv. šumskom uzgoju, nalazi se na priobalnim terenima i riječnim adama uz Neretvu kod Čapljine.

Ovdje se poplave Neretve javljaju periodično u hladnjem dijelu godine, ali ne traju dugo, iako su moguće vrlo velike oscilacije vodostaja. Kratkoatrjne poplave ne utiču štetno na normalan razvoj topola na ovim terenima, što su pokazala i dosadašnja iskustva.

Prema A. Jelaviću, na širem području donje neretvanske blatiye (uključujući i područje Hutovog blata), dolaze sljedeći tipovi zemljišta:

- aluvijalno - karbonatna zemljišta
- aluvijalno - karbonatna zabarena zemljišta
- mineralno - barska karbonatna zemljišta
- organogena barska zemljišta
- deluvijalna zemljišta
- crvenica (terra-rossa).

Na području riječnih ada i priobalnih terera uz Neretvu, najviše dolaze aluvijalno - karbonatna zemljišta, koja su mlađeg postanka. Ovdje pedogenetski faktori nisu presudno uticali na formiranje pedoloških horizonta u profilu. S obzirom da kod ovih zemljišta dominira lakši mehanički sastav i da je dubina te oscilacija podzemnih voda na najvećem dijelu površina povoljna, to se može govoriti da u priobalnoj zoni i riječnim adama (koje iznose cca 250 ha) u okolini Čapljine postoje

tereni koje po prioritetu treba staviti na prvo mjesto za uzgoj topola. Ovdje preovladavaju aluvijalno - karbonatna (nasipna) zemljišta, kod kojih se nisu formirali pedološki horizonti te se može govoriti o tzv. "sedimentnim stratima" različitih materijala. Po mehaničkom sastavu ova zemljišta su vrlo različita, ali ipak dominiraju čestice lakšeg mehaničkog sastava. Ova zemljišta su povoljnih fizičko-hemijskih osobina, neutralne do slabo alkalne reakcije.

Po snabdjevenosti u lakopristupačnom fosforu su siromašna, dok imaju nešto povoljniji sadržaj kalija (15 do 20 mgf/100 gr tla) kao i relativno mali sadržaj humusa.

Prema stručnom mišljenju grupe holandskih stručnjaka (pri službi FAO-a) zemljišta heretvanske doline mogu se podijeliti na topografskoj osnovi u tri grupe, od kojih su ovdje značajna:

- nasipna priobalna zemljišta na nasipima i neposredno uz nasipe, a koja odgovaraju aluvijalno - karbonatnim zemljištima,

Ova zemljišta se mogu podijeliti na:

- ilovasto do glinovito zemljište i
- šljunak sa nešto ilovastog pijeska.

Razvrstavanjem ovih zemljišta po teksturi dolazi se do podataka da su na užem području Dreteljskog polja (sjevernije od Čapljine), zatim kod Počitelja i Čeljeva, zemljišta pijeskovite ilovače do ilovaste pijeskulje.

Prema rezultatima istraživanja hemijskih svojstava zemljišta na ovom području proizlazi da su to tla alkalne reakcije zbog većeg prisustva CaCO₃. Sadržaj humusa je relativno nizak, a u zavisnosti od njegovog sadržaja nepovoljan je i sadržaj azota i fosfora, dok su srednje snabdjevena u kalijumu.

2.4.3. Klimatske karakteristike

Uži region donje Hercegovine pripada primorskom klimatskom pojusu, te ima odlike submediteranske i u vrlo uzanom pojusu prave mediteranske klime (predjel oko Neuma).

S obzirom da se pravi mediteranski dio može skoro i zanemariti, jer se radi o vrlo užanom pojasu, težište se daje obradi submediteranskog dijela, koji se može podijeliti na:

- toplij i dio, gdje preovlađuje uticaj sredozemne klime,
- dio sa prelaznim karakteristikama, gdje dolazi do izražaja uticaj kontinenta i planinske klime (brdsko planinski dio kraškog regiona nije uzet kao predmet obrade ovog rada).

Toplij i dio submediterana klimatski karakterišu topla i suha ljeta, te blage i vlažne zime. Padavine su ograničene na zimsku polovicu godine, a javljaju se u obliku jačih kiša i pljuskova.

Izrazito kišni period javlja se u periodu oktobar - decembar. Za ilustraciju klimatskih prilika toplijeg dijela ovog regiona, služili su podaci meteoroloških opažanja za Čapljinu, Stolac i Mostar (period opažanja 1931-1960. godine).

Prema prednjim podacima, srednja godišnja temperatura kreće se u rasponu od $14,3^{\circ}\text{C}$ do $15,3^{\circ}\text{C}$ (Stolac $14,3^{\circ}\text{C}$, Mostar 15°C , Čapljina $15,3^{\circ}\text{C}$).

Srednja maksimalna temperatura za navedeni period iznosila je od $20,0$ do $20,9^{\circ}\text{C}$ (Stolac $20,0^{\circ}\text{C}$, Mostar $20,2^{\circ}\text{C}$ i Čapljina $20,9^{\circ}\text{C}$). Srednja minimalna temperatura kretala se u rasponu od $9,3^{\circ}\text{C}$ do $10,3^{\circ}\text{C}$ (Čapljina $9,3^{\circ}\text{C}$, Stolac $9,4^{\circ}\text{C}$, Mostar $10,3^{\circ}\text{C}$). Indeks suše po de Martonne-u (odnosi se na najsvilji mjesec u godini) iznosi za Stolac 11, za Mostar 17 i za Čapljinu 15. Godišnja količina padavina u prosjeku je visoka (preko 1.000 mm) i kreće se za opaženi period u rasponu od 1.135 do 1.387 mm (Čapljina 1.135 mm, Stolac 1.167 mm, Mostar 1.387 mm). U opažanom periodu, najviše padavina tokom godine bilo je u mjesecu novembru (Stolac 177 mm, Čapljina 169 mm) i decembru (Mostar 194 mm). Minimalne količine padavina za navedene stанице bile su u mjesecu avgustu (Stolac 43 mm, Mostar 51 mm) i julu (Čapljina 31 mm). Raspored padavina po godišnjim dobima vrlo je nepovoljan, jer od ukupne količine padavina na vegetacioni period otpada u Čapljinji 31,1%, u Stolu 36,7% i u Mostaru 33,7%.

Trajanje perioda sa temperaturom od $10,0^{\circ}\text{C}$ u prosjeku za sve tri stanice iznosi preko 245 dana, što je sa stanovišta biljne proizvodnje, a posebno proizvodnje u šumarstvu vrlo povoljno. Trajanje ovog perioda u Mostaru je 246 dana, u Stocu 247 dana i u Čapljinici 257 dana.

Period sa temperaturom od $5,0^{\circ}\text{C}$ znatno je duži u prosjeku i iznosi: u Stocu 358 dana, Mostaru 363 dana i u Čapljinici 365 dana.

U dijelu submediteranskog pojasa sa prelaznim karakteristikama (hladniji dio regiona) izrazitiji je uticaj umjerene kontinentalne klime, što se vidi iz prezentiranih meteoroloških podataka. Kao predstavnici za ovaj dio regiona uzimaju se podaci meteoroloških opažanja za Bileću, Lištici i Jablanicu.

Srednja godišnja temperatura u ovom dijelu kreće se od $11,9^{\circ}\text{C}$ do $14,4^{\circ}\text{C}$ (Jablanica $11,9^{\circ}\text{C}$, Lištica $13,2^{\circ}\text{C}$, Bileća $12,5^{\circ}\text{C}$). Srednja minimalna temperatura ima vrijednost od $7,4^{\circ}\text{C}$ do $8,3^{\circ}\text{C}$ (Jablanica $7,4^{\circ}\text{C}$, Bileća $7,5^{\circ}\text{C}$, Lištica $8,3^{\circ}\text{C}$).

Godišnja količina padavina u poređenju sa toplijim dijelom regiona, ovdje je znatno veća i kreće se od 1.548 mm do 1.796 mm (Lištica 1.655 mm, Bileća 1.548 mm, Jablanica 1.796 mm).

U navedenom periodu novembar i decembar su bili mjeseci sa najvećom količinom atmosferskih taloga kao što je slučaj i u toplijem dijelu ovog regiona (Bileća, novembar 245 mm, Lištica, decembar 211 mm, Jablanica, novembar 253 mm).

Godišnji minimum padavina je u julu i avgustu mjesecu (Bileća, juli 53 mm, Lištica, avgust 43 mm, Jablanica, juli 56 mm). Raspored padavina tokom godine i u ovom dijelu regiona je veoma nepovoljan. Na vegetacioni period, od ukupne godišnje količine padavina otpada u Bileći 37,6% padavina, Lištici 35,7% u Jablanici svega 34,3%, što je nepovoljno kada se ima u vidu da je u tom kritičnom periodu vлага u zemljištu najpotrebnija za uspješan rast i razvoj šumskog drveća.

Trajanje perioda od $10,0^{\circ}\text{C}$, u poređenju sa prethodnim dijelom regiona, znatno je kraće i kreće se od 205 do 225 dana u godini (Bileća 205 dana, Jablanica 206 dana i Lištica 225 dana).

Medutim, trajanje perioda od $5,0^{\circ}\text{C}$ znatno je duže i kreće se 279 dana (Jablanica) do 312 dana (Lištica).

Ako se uzme Konjic kao najsjeverniji predstavnik submediteranskog prelaznog pojasa primijetićemo da on znatno odstupa po klimatskim elementima, jer može imati relativno hladne zime. Tako npr. za period opažanja od 22 godine, apsolutna minimalna temperatura u Konjicu zabilježena je za januar - $-22,0^{\circ}\text{C}$, u apriju $-3,0^{\circ}\text{C}$.

Na osnovu meteoroloških podataka za meteorološke stанице: Čapljinu, Mostar, Stolac, Trebinje i Bileću (period osmatranja 1931-1960. godine) preračunate su srednje vrijednosti za slijedeće klimatske elemente: srednjemjesečnu temperaturu, srednju maksimalnu i srednju minimalnu temperaturu, mjesecnu i godišnji količinu padavina.

Mjeseci	Srednje mješevi temperature $^{\circ}\text{C}$	Srednje maks. temperature $^{\circ}\text{C}$	Sred. minim. temperature $^{\circ}\text{C}$	Mješevne količine padavina (mm)
I	4,6	8,6	1,3	138
II	5,9	10,5	1,9	134
III	8,9	14,1	4,7	111
IV	13,8	18,9	7,9	80
V	15,5	23,3	9,8	105
VI	21,5	27,7	15,2	70
VII	24,6	31,3	17,4	39
VIII	20,1	31,6	17,3	46
IX	20,0	27,2	14,3	104
X	14,7	20,7	9,8	179
XI	10,1	12,5	6,5	204
XII	6,2	9,9	3,0	186
Godišnje	14,3	19,9	9,2	1.396

3. DOSADAŠNJI NAČINI I USPJEH U PODIZANJU KULTURA

Prema dosadašnjim iskustvima stečenim pošumljavanjem u mediteranskom i submediteranskom području, može se ustanoviti da je primjenjivano više načina podizanja kultura koje su imale i različite uspjehe. Primjenjivani su sljedeći načini pošumljavanja:

- sjetvom sjemena,
- sadnjom sadnica u rupe,
- sadnjom u gnijezda,
- sadnjom u gradone.

Najmanje uspjeha imala je tehnika podizanja kultura sjetvom sjemena i sadnjom ili sjetvom u rupe. Nešto povoljniji rezultati su postignuti sadnjom ili sjetvom u gnijezda. Najviše uspjeha je postignuto podizanjem kultura na gradonima.

3.1. POŠUMLJAVANJE SJETVOM SJEMENA

Podizanje kultura sjetvom sjemena (13% od ukupne površine posmatranih kultura) pokazalo je vrlo malo uspjeha. Najčešće su bile upotrebljavane vrste sa krupnim sjemenom za direktnu sjetvu na terenu. Pretežno se sakupljao hrastov žir, zatim sjeme crnog jasena, javora, pašasena i oraha. Sabiranje sjemena se vršilo na vlastitom području bez ikakvih iskustava i stručnog nadzora. Takvo sjeme neprovjerene provenijencije, nije moglo uz nestručnu manipulaciju dati odgovarajuće rezultate. Sjeme cmog bora, prije rata nabavljano je pretežno iz Austrije sa različitih nadmorskih visina, te kao takvo koristilo se za pošumljavanje na bosansko-hercegovačkom kršu. Sjeme čempresi i alepskog bora sakupljalo se iz Dalmacije sa stabala različitog fenotipskog izgleda. Sjetva sjemena vršila se u proljeće na prethodno obradjenim parcelama, čije su dimenzije zavisile od nagiba terena i količine zemljišta koje se moglo obraditi. Obrada zemljišta je vršena ručnim putem, jer je sastav tla isključivao primjenu bilo kakve mehanizacije.

3.2. SADNJA U RUPE

Sadnjom u rupe uglavnom su podignute (87% od ukupne površine posmatranih kultura) sve naše poslijeratne kulture. Rupe su različitih dimenzija čija veličina zavisi od prilika na terenu, kojima su te dimenzije i prilagodjavane. Rupe su se kopale ručno. Za sadnju su upotrebljavane dvogodišnje sadnice. U jednu rupu sadjene su jedna ili dvije sadnice. Radi zaštite sadnica i zemljišta od isušivanja, rupe su oblagane kamenom. Nedostatak ovog načina pošumljavanja je u tome što se kamenje sa kojima se vršilo popločavanje brzo zagrijavalo i pojačavalo isušivanje zemljišta. Obradjena površina rupe je mala i brzo dolazi do bočne filtracije vlage. Sadnice posadjene u ovako pripremljene rupe stradale su već u prvoj godini, uglavnom zbog ekoloških faktora. Suša je nepovoljno djelovala na primanje i razvoj sadnica, tako da nisu postignuti dobri rezultati.

Sve ovo povlači za sobom naknadna popunjavanja u više navrata koja iziskuju veća materijalna ulaganja. Uglavnom, rezultat takvog načina podizanja kultura su borove sastojine vrlo rijetkog obrasta. Takav jedan objekat nalazi se u okolini Mostara na lokalitetu zvanom "Trnovac". Sadnja u rupe izvršena je na površini od 25 ha, a naknadna popunjavanja vršena su na površini od 6 ha. Kultura je podignuta 1955. godine, a popunjavanja su vršena do 1960. godine.

3.3. SADNJA U GNIJEZDA

Obrada zemljišta vrši se isto kao u rupama samo su dimenzije gnijezda veće, što je uslovljeno terenskim prilikama. Površina zemljišta obradjena u gnijezdima je veća i tu vladaju znatno povoljniji mikroklimatski uslovi. Oblaganje se vršilo kamenjem, pa je zagrijavanje sporije gubitak vlage u gnijezdima i bočno isušivanje vlage manje. Akumulacija vlage je obimnija nego u rupama. Sadnja je vršena sadiljem, dvogodišnjim neškolovanim sadnicama. Radi sigurnijeg primanja sadnica, u jedno gnijezdo se sadilo 5 - 10 sadnica. Uspjeh sadnje bio je na svim površinama odličan, i skoro sve sadnice su se primile. Međutim, kako je rast biljaka u gnijezdu bio dobar, u njemu je bilo pretijesno za sve biljke. Obišli smo kulture visoke 5 - 8 m sa veoma dobrim visinskim prirastom, ali debljinski prirast je mali. U takvim kulturama bi iz gnijezda trebalo

sjeći izvjestan broj stabala da bi se omogućio razvoj ostalih. Usljed nedostatka finansijskih sredstava takvi radovi se ne izvode, a i materijal koji bi se dobio može se prorati jedino kao ogrevno drvo. Ovaj metod podizanja kultura dao je dobre rezultate i treba ga primjenjivati sa izvjesnim korekcijama. Ukoliko se i sadi veći broj sadnica, u grijezdima treba poslije dvije tri godine, eventualno proredje izvršiti voćarskim makazama. Kulture podignute na ovaj način nalaze se na lokaciji "Gubavica" kod Mostara.

3.4. SADNJA U GRADONIMA

Gradoni su duge obradjene pruge koje se izrađuju po izohipama i imaju uzdužni nagib od 5% prema jarugama i uvalama, odnosno recipijentima. Ovo je efikasan način obrade zemljišta na terenima izloženim jakoj eroziji. Radovi počinju od vrha padine i kreću se naniže. Kopanje počinje po izohipsi i to po trasi koju iskolčuju dva radnika, pomoću letve duge 4 m, na čijoj se sredini nalazi libela i pomoću dvije podravnjače ili sa posebnom vrstom nivelmana. Sa donje strane se vrši podzidanje kamenom. Visina podzida zavisi od stepena nagiba terena, a podzid treba da bude toliki da zemlja u gradonu ima mali nagib prema brdu kako bi se u njemu zadržalo više vode. Širina gradona nije fiksirana, a zavisi od konkretnih terenskih uslova. Obično se primjenjuje širina od 60 - 100 cm. Dužina gradona je do 250 m. Na ovaj način stvaraju se duge pruge obradjene površine. Rastojanje izmedju gradona zavisi od nagiba terena, stanja erozionih procesa i podložnosti zemljišta eroziji, te od intenziteta oborina. Ukoliko za podzir nema dovoljno kamena, on se može praviti od busena trave, ako je travni pokrivač gust. Sadnja se vrši pomoću sadilja na obradjenom gradu i to dvogodišnjim sadnicama.

Razmak sadnica treba da bude od 0,5 - 1,0 m. Na već podignutim kulturama primjećuje se da se sadilo 5 - 6 sadnica po dužnom metru gradona, te se pojavio isti slučaj kao i u prethodnom načinu podizanja kultura (sadnjom u grijezda). Da bi se to izbjeglo treba pri budućim radovima voditi računa o ovim nedostacima.

Obrada zemljišta na gradonima pokazala je niz prednosti nad ostalim načinima rada:

- na nagnutim terenima gradoni zadržavaju površinsku vodu i onemogućavaju stvaranje bujica,
- vлага se dugo zadržava, jer nema bočnog isušivanja kao kod rupa, a naročito ako se podzid pravi od travnatih busena.

Kulture koje su na ovaj način podignute (sa izvjesnim modifikacijama - kao segmenti gradona), u Trebinju - lokacija "Aleksina Medja", zatim na Popovom polju - lokacija "Vjetrenik" ničim ne pokazuju da je tu nekad bio goli krš. Između gradona nalazi se gust travnati pokrivač. To su kulture crnoga bora u kombinaciji sa čempresom, bagremom, jasenom i vinovom lozom. One su pokazale odlične rezultate. Naročito crni bor i čempres imaju dobar višinski i debljinski prirast.

3.5. VRSTE SADNICA

Za sadnju su najviše upotrebljavane sadnice crnog bora, čempresa, bagrema, alepskog bora, crnog jasena, primorskog bora, rašeljke i oraha. Osnovna vrsta je bio crni bor. Njemu su pridodavane ostale vrste (naročito bagrem, alepski bor, čempres, orah). Dobri rezultati su postignuti sa crnim borom, alepskim borom i čempresom.

4. MOGUĆNOSTI PODIZANJA INTENZIVNIH KULTURA I DRUGIH NASADA U INTENZIVNOM UZGOJU NA ISPITIVANOM PODRUČJU

4.1. MOGUĆNOSTI PODIZANJA INTENZIVNIH KULTURA I DRUGIH NASADA ČETINARA

Za razliku od ostalih područja, kada se govori o intenzivnim kulturama ovdje se misli na kvalitetnije izvodjenje radova na podizanju nasada koje će, pretežno, imati namjenske funkcije za potrebe turističke privrede, a jednim dijelom i proizvodnu funkciju (za proizvodnju drvnih sortimenata). Kod podizanja intenzivnih kultura četinara, koje bi prvenstveno imale proizvodnu funkciju, na ovom području ima relativno malo površina, jer se najveći dio površina sa dubljim i plodnijim zemljištima nalazi u blizini glavnih saobraćajnica koje su prioritete za razvoj turističke djelatnosti. Za ovu svrhu mogu se koristiti površine na rubnim dijelovima kraških polja ili većih zaravnji, koje se iz određenih razloga ne mogu koristiti za poljoprivrednu proizvodnju, dok bi se uz primjenu fertilizacije i intenzivne mjere njegе u šumskoj proizvodnji na svim terenima mogli postići vrlo visoki prinosi u drvnoj masi. Ti su tereni sa zemljištima dubokih profila (npr. crvenica, zemljišta na eocenskom flišu, aluvijalna zemljišta u kraškim poljima i dr.).

Detaljnijom analizom raspoloživih površina po namjeni u odnosu na prioritet podizanja nasada, može se za ovo područje doći do podataka strukturnom odnosu takvih površina. Prema projekciji Elaborata o obrazovanju posebnog šumskog privrednog područja na kršu, za dijelove 12 opština (koji se nalaze na obuhvaćenom području mediterana i submediterana) za narednih 20 godina predviđeno je podizanje nasada za potrebe turizma i rekreativije na površini od 1.150 hektara (od čega u prvih 10 godina 510 ha, i drugom desetogodištu 640 ha).

Medutim, za podizanje intenzivnih kultura u proizvodne svrhe na raspolaganju stoe male površine, koje bi se dobile navedenom analizom u odnosu na prioritet namjene površina. Kod podizanja intenzivnih kultura, pored izbora boljih zemljišta, za postizanje zadovoljavajućih prinosa važan je izbor vrsta brzog rasta, primjena mjera njegе i prihranjuvanje mineralnim djubrivima.

Kod osnivanja intenzivnih kultura upotrebljava se selekcionisani sadni materijal koji se "školuje" u rastilu. Obično se upotrebljavaju sadnice starosti 1+2 (za vrste bora) do 2+2 (brzorastuće egzote). Upotrebljava se rijetka sadnja, koja se kreće od 2.000 do 3.500 sadnica po 1 ha, a broj sadnica zavisi od vrste četinara i postavljenog proizvodnog cilja.

Pri izboru vrsta za osnivanje intenzivnih kultura četinara na području submediterana, zadovoljava mali broj četinara. Ovo iz razloga što ekološki uslovi ovdje ne pogoduju za veći broj stranih vrsta, koje se podižu kao brzorastuće u kontinentalnom području, dok se kod autohtonih vrsta ne mogu dobiti veći prinosi u drvenoj masi. U intenzivnim kulturama kao i kod podizanja drugih nasada u intenzivnom uzgoju, za ovo područje dolaze u obzir slijedeće vrste četinara:

4.1.1. Alepski bor (*Pinus halepensis*) kao vrsta kojom se u poslijeratnom periodu vršilo obimnije pošumljavanje na ovom području, pokazao je u uslovima submediterana relativno dobar visinski i zapreminske prirast (registrovana je masa i do 240 m^3 po ha u tridesetogodišnjim sastojinama) i pored toga što se kod podizanja kultura nije obraćala pažnja na porijeklo sadnica i sjemena. Kao slaba strana kod uzgoja ove vrste ističe se da strada od napada gljive *Fomes pini* i od borovog litijsa (*Thaumatoxylon pityocampa*), koji u godinama prenamnoženja pričinjava značne štete šumskim kulturama.

Alepskim borom bi se moglo osnivati intenzivne kulture i namjenski nasadi poglavito na dubljim zemljištima na flišu, dubokim crvenicama i drugim terenima pogodnim za tu svrhu. Naročito je pogodna ova vrsta za uzgoj u namjenskim nasadima za turističke svrhe, zbog svojih estetskih kvaliteta. Drvo alepskog bora se koristi kao gradjevno, rudno, sitno - tehničko drvo, u brodogradnji, kao sirovina za tvornice celuloze i papira (natron - postupak). Posebno je interesantan alepski bor za smolareњe, jer prema prinosima smole nadmašuje crni bor 2-3 puta po belenici. Tako npr. prema iskustvima sa Hvara, ostvaren je prinos smole od 3,3 kg smole po stablu (kod prsnog promjera od 22-35 cm) kod smolareњa na živo.

Iz grupe HALEPENSIS značajan je i brutijski bor (*Pinus brutia*), koji ima slične zahtjeve kao i alepski bor, s tom razlikom što pokazuje još brži prirast i ima nešto bolja tehnološka svojstva od alepskog bora. Drvo se upotrebljava za iste svrhe kao i kod alepskog bora. Drvo se takođe smolari. Između ove dvije vrste ukrštanjem su nastali hibridi u Istri (prema M. Vidakoviću) koji se odlikuju vrlo dobrim rastom te pravnim i punodrvnim deblom. Ovaj hibrid bi se nakon sticanja određenih iskustava mogao forsirati kao pogodan za uzgoj na ovom području.

4.1.1.1. Ekonomičnost proizvodnje

Kultura "Ivanice" - odjel 178 a, GJ "Trebinjska šuma" u momentu inventarizacije 1965. godine bila je stara oko 35 godina, imala je po 1 ha 1.710 stabala alepskog bora i čempresa (nešto stabala crnog bora), 152 m^3 drvne mase po 1 ha, tekući zapreminski prirast $4,97 \text{ m}^3$, visinu stabala alepskog bora 8-13 m. U toku 1971. godine kultura je bila požarom oštećena pa je izvršena sječa. Od posjećene drvne mase dobijeno je 90% celuloznog i 10% ogrevnog drveta.

Vrijednost proizvodnje po 1 ha je oko (117 m^3 celuloznog drveta, 13 m^3 ogrevnog drveta) 32.000 dinara (po prodajnim cijenama iz 1973. godine). Troškovi proizvodnje su oko 22.000 dinara. Prema tome, cijena drveta na panju u ovom slučaju je 10.000 dinara, što nije dovoljno za podizanje, njegu i održavanje 1 ha ovakve kulture.

Podizanje ove kulture je bilo nerentabilno, ako se uzme u obzir samo vrijednost drvne mase, jer ostatak dohotka nije dovoljan za njezinu prostu reprodukciju.

Prema tome, da bi se ostvarila minimalna ekonomičnost podizanja kultura alepskog bora, potrebno je ostvariti veći prinos drvne mase i povoljniji omjer drvnih sortimenata. To bi se, eventualno, moglo ostvariti boljom tehnologijom podizanja, njege i eksploracije ovih kultura. U tom slučaju bi se moglo računati, u prosjeku, 220 m³ drvne mase po 1 ha (20% trupaca, 60% celuloznog drveta, 5% ogrevnog drveta, 15% otpadka).

Vrijednost proizvodnje bi iznosila oko 53.000 dinara po 1 ha. Uz troškove proizvodnje od oko 35.000 dinara (sjeća na većoj površini i izrada na stvarištu), cijena drveta na panju bi iznosila oko 18.000 dinara, što bi omogućilo prostu reprodukciju (9.000 dinara radna snaga, 3.600 dinara materijalni troškovi za osnivanje kulture i 3.400 dinara troškovi njege kultura po 1 ha), ali bez ukamaćivanja uloženih sredstava.

4.1.2. Cmi bor kao autohtona vrsta na ovom području, koji se prirodno pojavljuje na nekim terenima iznad 350–400 m nadmorske visine (npr. u Lastvi kod Trebinja, u dolini Neretve uzvodno od Mostara i dr.), pokazao se kao vrlo otporna vrsta koja podnosi i najnepovoljnije uslove na kršu. Ima jaku, žilu srčanicu i bočno korjenje, što mu omogućava da se održi i u vrlo sušnom ljetnom periodu. Svojim iglicama, a naročito ako raste pomiješan sa lišćarima, popravlja zemljишte. Ovom vrstom mogu se osnivati kulture i drugi nasadi na lokalitetima gdje se želi postići uspjeh u pošumljavanju pod reljefski i edafski najnepovoljnijim uslovima, što znači i za osnivanje namjenskih nasada (za protiveroziona pošumljavanja) za potrebe turizma i rekreativne u nepovoljnijim uslovima hladnijeg dijela submediterana. Posebno je važno, da se ispita mogućnost unošenja varijeteta crnog bora – kalabrijskog (P.n. var. calabrica) i korzikanskog (P.n. var. corsicana), koji se zbog dobrih rezultata u Italiji i Francuskoj formiraju u sličnim uslovima kod podizanja šumskih kultura. Naročito su ovi varijeteti pogodni za unošenje na staništima termofilnih hrastova. U odnosu na matični supstrat ovi borovi daju dobre prinose, kako na krečnjačkoj tako i na silikatnoj podlozi. Ovim varijetetima mogu se pošumljavati tereni sa nešto boljim zemljиштima tamo gdje se dosada skoro isključivo upotrebljavao crni bor.

Interesantni su i hibridi nastali ukrštanjem domaćeg crnog bora i japanskog bora (*Pinus densiflora*), koji su na pokusnim plohamama postigli 30–50% veći

visinski i debljinski prirast u odnosu na crni bor. Posebno su pogodni povratni krizanci ovih dviju vrsta, koji su se pokazali otpomniji od crnog bora na neka gljivična oboljenja (crvena pjegavost iglica *Sorbia acicola*). Drvo crnog bora se koristi kao gradjevno i stolarsko drvo, te u vodogradnji. Smolari se, a iz iglica se dobija ulje.

4.1.3. Primorski bor (*Pinus pinaster*), dolazi u obzir za pošumljavanje kiselih i ispranih krečnjačkih zemljišta dubljih profila. Treba izabrati onaj varijitet primorskog bora koji dolazi na krečnjačkim područjima.

Ova vrsta ima donekle slične uzgojne osobine kao alepski bor, s tim što ima drugačije zahtjeve u pogledu zemljišnog supstrata, jer zahtijeva svježiju sredinu i ne podnosi zemljišta sa visokim sadržajem CaCO_3 . Daje relativno visoke prirose u drvenoj masi (veće od crnog bora), a ima slične sortimente kao i alepski bor. Drvo se koristi u gradjevinarstvu i stolarstvu. Prinosi kod smolareњa takođe su veći nego kod crnog bora, ukoliko se vrši smolareњe u sastojinama. Smola služi za izradu tzv., "Fricijskog terpentinskog ulja".

4.1.4. Čempres, tj. njegova dva varijeteta (*C. sempervirens* var. *horizontalis* i var. *piramidalis*) naročito su pogodni za podizanje u mješovitim kulturnama (obično sa alepskim i primorskim borom). Imaju skromne zahtjeve u pogledu edafskih uslova, a zbog svojih dekorativnih osobina ova vrsta se mnogo upotrebljava za podizanje parkova i hortikulturnih objekata. Brzo raste prvih godina (prosječni visinski prirast je 70 cm, a debljinski 0,5 cm).

Drvo čempresa ima veliku vrijednost, jer se upotrebljava kao piljena i tesačana gradja u gradjevinarstvu (krovne konstrukcije, gradjevna stolarija, za brodogradnju, izradu namještaja, u tokarstvu i rezbarstvu, izradi muzičkih instrumenata, za ogrev i dr.). Iz mladih grančica se dobija ulje, koje se upotrebljava u hemijskoj industriji i ljekarstvu.

Ova vrsta može se unositi u kulturnama nešto dublje u hladniju zonu submediterana od primorskog i alepskog bora, jer podnosi niske temperature. Tako npr. pojedinačna stabla čempresa mogu se naći i kod Posušja.

Od vrsta polusjenke, od značaja je uzgoj i unošenje atlanskog kedra (*Cedrus atlantica*), koji ima relativno brz rast i pogodan je za podizanje mješovitih kultura na dubokim crvenicama i drugim tlima dubljih profila. Ova vrsta podnosi aridne klimatske uslove, ali za svoj razvoj i podizanje zahtijeva u prvom periodu lagani zastor drugih vrsta. Drvo kedra ima raznovrsnu upotrebu (u brodogradnji, gradjevinarstvu i dr.).

4.2. MOGUĆNOSTI PODIZANJA NASADA BRZORASTUĆIH LIŠČARA

Kod podizanja intenzivnih kultura liščara, potrebno je ukazati na činjenicu da se u uslovima submediteranskog krša i ne može govoriti o takvom načinu osnivanja kultura, jer se ne raspolaže sa površinama koje bi služile za tu svrhu. Zbog specifičnosti ovog dijela područja potrebno je izvršiti izmjene u tehnologiji podizanja pojedinih nasada liščara (prvenstveno topola) koristeći pri tom sve raspoložive površine pogodne za takav uzgoj.

Imajući u vidu nedovoljnu zastupljenost površina, kao i deficitarnost ovog područja u drvetu, ovdje dolazi u obzir podizanje odgovarajućih nasada euro-američkih topola brzog rasta i to u sljedećim vidovima:

- podizanjem nasada putem tzv. šumskog uzgoja (uz primjenu prihranjuvanja mineralnim djubrивима nakon sadnje),
- podizanjem drvoreda i grupa stabala pored vodotoka i vodo-prvrednih objekata,
- podizanje drvoreda pored puteva i željezničkih pruga,
- uzgoj pojedinačnih stabala u obliku drvoreda ili grupa stabala (na površinama u individualnom vlasništvu).

Podjela navedenih oblika podizanja i uzgoja nasada izvršena je uslovno, jer se unutar jednog oblika može primijeniti više varijanti, u zavisnosti od konkretnih prirodnih uslova objekata, gdje se takvi nasadi podižu.

Svaki od pomenutih oblika podizanja, odnosno uzgoja nasada topola, ima svojih specifičnosti u tehnologiji podizanja, mjerama njegе, izboru vrsta i redoslijedu izvodjenja radova, kao i dužini produpcionog perioda.

Ovdje se daju osnovne karakteristike pojedinačno za svaki oblik podizanja, odnosno uzgoja nasada topola, s tim da se neće ići u detaljniju analizu tehničke podizanja, kao ni izbora vrsta i klonova, što se rješava izradom izvedbenih projekata za konkretnе objekte.

4.2.1. Šumski uzgoj topola. Ovaj oblik uzgoja ima kod nas svoju tradiciju i u tom pogledu postoje najveća iskustva, naročito sa priobalnih područja naših najvećih rijeka (u Panonskoj niziji).

Osnovne karakteristike ovakvog oblika uzgoja topola sastoje se u djelimičnoj prethodnoj obradi zemljišta, koja nekada potpuno izostane, zbog plavljenja priobalnih terena.

Obično se upotrebljavaju kod osnivanja nasada mladje sadnice (starosti 1/2, a ukoliko se radi o vrlo pogodnim staništima i težinama upotrebljavaju se sadnice starosti 2/3).

Za razliku od plantažnog uzgoja, gdje se uz duboku obradu zemljišta, intenzivno prihranjivanje te medjurendni uzgoj poljoprivrednih medjukultura, primjenjuje veći medjusobni razmak sadnica (obično se uzima rastojanje 6x6 m do 7x7 m u šestougaonoj sadnji), kod šumskog uzgoja se upotrebljava veći broj sadnica po 1 ha tj. gušća sadnja sa razmakom 3x3 m do 6x6 m. Dubina sadnje se kreće od 0,7 do 1 m. U posljednje vrijeme, kod podizanja nasada putem šumskog uzgoja praktikuje se prihranjivanje sadnica u prvim godinama razvoja nasada i to obično u periodu 3 do 5 godina nakon sadnje.

Njega sadnica kod šumskog uzgoja topola sastoјi se u prašenju i okopavanju, koje se provodi u vrijeme kada se vrši i prihranjivanje, tj. za prvih tri do pet godina nakon osnivanja nasada. Kod upotrebe mineralnih djubriva, količina i vrsta djubriva određuju se na osnovu prethodno izvodjenih laboratorijskih analiza zemljišta. Ukoliko se raspolaze sa dovoljnim količinama stajnjaka, primjenjuje se i startno djubreњe u iskopane rupe, a u tom slučaju smanjuju se doze azotnih, fosfornih i kalijumovih djubriva. Izbjegava se upotreba kiselih azotnih djubriva kao teško rastvorljivih fosfornih djubriva. Od drugih mjera njege primjenjuje se i kresanje donjih grana na odabranim stablima koja će ostati u sastojini do glavne sječe.

Obično se uzima dužina ophodnje od 25 do 30 godina i više, što zavisi od postavljenog cilja uz primjenu dva do tri orezivanja debla od grana, kao i obično tri proredna zahvata do kraja ophodnje.

4.2.1.1. Izbor vrsta i sorti topola.

U prvom redu dolaze u obzir najproduktivniji klonovi sa velikim priroštajem. Da bi topole do maksimuma mogle iskoristiti povoljne prirodne uslove, treba da imaju sljedeće uzgojne osobine:

- da imaju što duži vegetacioni period tj. da ranije listaju i da im što kasnije opada lišće, čime se obezbjedjuje duži period prirešćivanja. Uz prednje osobine važna je i veličina asimilacione površine, kao i dobro razvijen korjenov sistem,

- za uzgoj su pogodne vrste topola, koje su otporne prema raznim bolestima i anorganskim oštećenjima, a da nisu podložne napadu štetnih insekata,

- za uzgoj se izabiru vrste topola sa najboljim kvalitetom drveta, što znači da stabla treba da imaju pravilno formirano deblo i krunu bez debljih grana. Debla treba da su punodrvna i da daju visok procenat vrednijeg tehničkog drveta dobrih tehnoloških osobina,

- u odnosu na pojedina vegetacijska područja odabrane vrste topola treba da budu prilagodjene uslovima sredine, što znači da implementiranjem treba stvoriti odgovarajuće klonove topola uzimajući u obzir prirodne uslove rejona u kojima će se gajiti.

Kod nas se nisu do sada uzgojili naši standardni klonovi topola čiji je uzgoj našao širu primjenu. Najvećim dijelom kod nas su se uzgajale u šumskom uzgoju euro-američke topole, a u novije vrijeme najviše se u tom pogledu koriste klonovi euro-američkih topola iz susjedne Italije.

Kao najbolji klonovi euro-američkih i crnih topola koji se kod nas uzgajaju su: italijanski, euro-američki klonovi I-214, I-45/51, I-154, I-262, B-56 i dr. Od klonova crnih topola značajni su klonovi Ostia, Jacometti 78-B, francuski Regenere i dr. Kao otpomi na bolesti pokazali su se italijanski klonovi I-4551, I-154 i

francuski Regenere, dok se klon I-214 kod nas u Vojvodini pokazao kao nepogodan, jer strada od pojave raspuklina na deblima čiji je uzrok još nedovoljno ispitán. Ispucala stabla lakše oboljevaju od truleži i daju manje vrijedne sortimente sa niskim ekonomskim efektom.

Iz naprijed iznijetog može se zaključiti da se kod izbora odgovarajućih klonova i sorti topola za ovo područje moraju uzeti u obzir klimatske specifičnosti konkretnih objekata.

Za razliku od uslova za šumski uzgoj topola u Bosni, na području submediterana donje Hercegovine na aluvijalnim terenima uz Neretvu (kod Čapljine i oko Hutova Blata) postoje vrlo povoljni uslovi za podizanje nasada klonova topola u šumskom uzgoju.

Vrlo dug vegetacioni period, koji skoro traje kroz cijelu godinu, visoke temperaturne sume koje u vegetacionom periodu prelaze $4.600\text{ }^{\circ}\text{C}$, rijetke pojave ranih i kasnih mrazeva, kao i pogodna aluvijalna zemljišta u priobalnom dijelu i riječnim adama Neretve; sve su to uslovi koji obezbjeđuju visoke prinose u drvnoj masi.

Uz pravilan izbor odgovarajućih klonova i tehnike podizanja nasada, na ovim terenima bi se mogli postići vrlo dobri prinosi u drvnoj masi uz kraću ophodnju, nego što se to praktikuje kod šumskog uzgoja. Primjera radi dajemo podatke izvršenih taksacionih mjerjenja na objektu "Peline" (priobalni riječni aluvij kod Čapljine), gdje je sastojina topola (*Populus marylandica*) u petnaestoj godini starosti postigla sljedeće taksacione elemente:

- srednji prečnik sastojine	31,2 cm
- srednja sastojinska visina	26,1 m
- prosječna drvna zaliha po 1 hektaru	384,0 m^3
- zapremina srednjeg stabla sastojine	0,81 m^3
- prosječni godišnji prirost	29,6 m^3/ha

4.2.1.2. Ekonomičnost proizvodnje

Istraživanju pokazuju (6) da je za podizanje kultura u šumskom uzgoju, sadnjom sđnicom 1/2, sa tri proresa i tri orezivanja debla od grana, uz 28-godišnju ophodnju, utrošeno ukupno 6645,0 din/ha (po cijenama iz 1969. godine).

Vrijednost proizvodnje je iznosila 32.021 dinar (glavnog prinosa od 320 m³/ha). Nakon odbijanja troškova eksplotacije, vrijednost drveta na panju je iznosila 12.027,50 din/ha. Prema navedenom, ova proizvodnja bi bila rentabilna, jer omogućava reprodukciju, s tim da se ostvare veće zalihe drvne mase po 1 ha i dobije povećan omjer drvnih sortimenata.

Vrijednost objekta "Peline", po prodajnim cijenama iz 1973. godine i ako bi se dobilo 40% tehničkog (76 m³L i 46 m³R trupaca) i 60% prostornog drveta (184 m³ celuloznog drveta) od neto mase, bi iznosila oko 64.000 din/ha. Uz troškove proizvodnje od 52.000 dinara, vrijednost drveta na panju bi iznosila 12.000 din/ha, što bi uz odgovarajuću organizaciju rada, moglo pokriti troškove podizanja i njege objekata (po 1 ha).

4.2.2. Podizanje drvoreda i grupa stabala pored vodotoka i vodoprivrednih objekata

Ovaj vid podizanja drvoreda i nasada do sada se praktikovao uglavnom na privatnom posjedu, naročito u kraškim poljima i pored većih vodotoka, ali se za tu svrhu koristio najviše jablan (*P. piramidalis*).

Vodoprivredni objekti u ovom dijelu Hercegovine imaju veliki značaj i za uzgoj topola. Podatak da na području Čapljine, Lištice i Ljubiškog ima oko 200 kom odvodnih, obodnih i natopnih kanala i da će se melioracijom nekih kraških polja ta mreža proširiti na oko 1.000 km, ukazuje na velike mogućnosti uzgoja topola udrvoredima pored ovih kanala, kao i u vidu manjih sastojina na terenima koje ne koristi poljoprivreda unutar kraških polja. Uzgoj topola ovdje se može kombinovati i sa podizanjem poljozaštitnih pojaseva. Ovi drvoredi i grupacije stabala, pored proizvodne imaju i zaštitnu funkciju, jer štite od snažnih vjetrova poljoprivredne usjeve, povećavaju vlažnost vazduha, smanjuju isparavanje zemljišta, te utiču na povećanje prinosa poljoprivrednih kultura.

4.2.2.1. Tehnika podizanja

Kod tehnike podizanja ovih drvoreda obično se uzima medjusobni razmak između sadnica od 4 do 5 metara, što zavisi od vrste sadnica tj. topola

i drugih uslova. Uzimaju se selekcionisane sadnice onih vrsta i klonova topola, koji će u što kraćem roku dati najveće prinose u drvnoj masi.

4.2.2.2. Izbor vrsta i klonova topola

Za ove svrhe izbor je sličan kao i kod šumskog uzgoja, s tim što se treba обратити pažnja da se uzimaju sorte sa suženom krošnjom oko kanala, gdje nema dovoljno prostora za sadnju. Mogu se upotrebiti vrste i klonovi topola, koji su navedeni za šumski uzgoj.

Mjere njege, uključujući i orezivanje donjih grana provode se slično kao i kod šumskog uzgoja, odnosno kod podizanja drvoreda uz puteve i željezničke pruge.

4.2.3. Podizanje drvoreda pored puteva i željezničkih pruga

Premda za ovaj vid podizanja nasada i drvoreda ima relativno malo pogodnih terena na ovom dijelu područja, ipak je od interesa da se za tu svrhu iskoriste sve potencijalne mogućnosti. Ovo je potrebno i radi zaštitne funkcije koju imaju drvoredi protiv udarne snage vjetra (prvenstveno bure) karakterističnog naročito za hladniji dio submediteranskog područja. Za razliku od podizanja drvoreda i grupacija stabala uz vodotoke i vodoprivredne objekte,drvoredi i grupe stabala koji se podižu pored puteva i željezničkih pruga imaju drugačiju namjensku funkciju. Podizanje i projektovanje ovih drvoreda neophodno je vršiti na osnovu studije vladajućih vjetrova.

Prema stečenim iskustvima kod podizanja takvih drvoreda maksimalno umanjenje brzine vjetra pod uticajem drvoreda, odražava se iza drvoreda na rastojanju koje iznosi 4-5 stabalne visine (uzima se prosječna visina stabala u drvoredu).

Zato se za te svrhe mogu upotrebljavati vrste drveća koje uzrastu visoko u sljedećim slučajevima:

- na potezima uz puteve, gdje postoje neiskorišćeni prostori koji mogu poslužiti za podizanje grupa stabala, naročito ako se radi o lokalitetima sa depresijama i usjecima.

- na putevima 3. i 4. reda, koji prolaze kroz kraška polja i zaravni, a čiji se drvoredi mogu uklopiti u mrežu poljозаштитnih pojaseva i u kojima će

se istovremeno forsirati vrste brzoga rasta. Budući da je rastojanje drvoreda od puteva upravo srazmerno visini stabala u drvoredu, to se sve više pri ozelenjavanju pojaseva uz puteve koristi i upotrebljava ukrasno šiblje i grmlje, dok se drvoredi podižu na slobodnim širim prostorima uz puteve u vidu grupacije i tzv. "buketa" stabala radi razbijanja monotonije prilikom vožnje.

4.2.3.1. Izbor vrsta

Kod izbora vrsta odnosno klonova za osnivanje drvoreda veoma je važno da stabla omogućavaju provjetravanje kao i prodiranje sunčevih zraka do klonova radi sušenja nakon padavina.

Stabla u drvoredu treba da imaju piramidalnu krošnju, jer vrste sa niskim krošnjama umanjuju prozračnost na putu i time duže zadržavaju padavine.

Kod nas se sve do nedavno za drvorede pretežno upotrebljavao crni jablan (*Populus nigra var. italicica*), koji se degenerisao i postao podložan biljnim bolestima (*Dothidea*, *Citospora* i dr.), kao i napadima insekata naročito strizibuba.

Zato je crni jablan bio skoro potpuno istisnut i zamjenjivan je bijelim jablanom (*Populus tremuloides*), koji je medjutim osjetljiviji na mraz.

Već duže vremena se u svijetu radi na ukrštavanju i selekciji topola iz sekcije Leuce i Aigēiros radi dobijanja novih vrsta topola, koje bi bile namijenjene isključivo za podizanje drvoreda. U tom pogledu su postignuti značajni rezultati (naročito u SSSR-u i SAD), pa su proizvedeni vrlo pogodni hibridi i vrste topola, koji služe za tu svrhu.

Prilikom izbora topola za drvorede uz puteve I i II reda nepogodna je upotreba ženskih klonova (kao što su npr. *Populus marilandica*, *P. regenerata*, klon I-214 i dr.), jer vjetar prilikom pucanja plodova raznosi tzv. "pamuk" koji se zadržava u vazduhu, štetno djeluje na oči i organe za disanje, te smeta vozačima u saobraćaju.

Posebno je nepogodna *P. marilandica* i zbog toga što razvija gust splet površinskog korjenja, što je nepovoljna osobina za uzgoj ove vrste u drvoredima.

4.2.3.2. Tehnika podizanja drvoreda i grupa stabala uz puteve i željezničke pruge

Slična je tehnika podizanja kao i kod osnivanja drvoreda uz vodotoke i vodoprivredne objekte, s tim što se ovdje uzima veći razmak kod sadnje (5 do 10 metara) u zavisnosti od uslova za osvjetljenje puteva, od intenziteta provjetravanja, kao i dominirajućeg pravca vjetra. Na izbor rastojanja, pored navedenog, utiče i to da li je put postavljen u pravcu dužeg sunčanog osvjetljenja, te kakav je zemljишni supstrat u neposrednoj blizini kolovoza.

4.2.3.3. Mjere njage

Od mjera njage kod drvoreda primjenjuju se iste radne operacije kao i kod šumskog uzgoja topola, tj. prašenje, okopavanje, a kod sadnje se preporučuje upotreba startnog djubrenja prema preporukama datim na osnovu analize zemljишta. Isto tako se primjenjuje i prihranjivanje nakon sadnje obično u tri navrata, a upotrebljavaju se NPK djubriva, kao i stajnjak. Unošenje kalijevih i fosfornih djubriva vrši se prilikom sadnje, dok se azotno djubrivo unosi obično kod okopavanja u proljeće (u maju mjesecu). Orezivanje donjih grana, kao mjera njage, naročito je važno u drvoredu, jer se na taj način osigurava provjetravanje i brže sušenje kolovoza.

Obično orezivanje grana vrši u tri do četiri navrata, a režu se sve donje grane i to od 1/4 do 1/3 visine stabla. Kod orezivanja treba обратiti pažnju orezivanju grana do samoga debla, jer se ne smije ozlijediti zadebljanje u pazuhu grane.

Na ovom području pojedinačno se na kraćim potezima nalaze podignutidrvoredi topola uz puteve, u kojima su već postignuti relativno dobri prinosi u drvnoj masi. Primjera radi, navode se podaci izvršenih mjeranja i postignutih prinoša u drvoredu P.serotina nedaleko od Lištice. Prema usmenom saopštenju mještana (i lugarskog osoblja) drvored je podignut 1950. godine tj. starost mu je 23 godine. Prosječno rastojanje između stabala u drvoredu iznosi 7 metara, a broj stabala po 1 km iznosi 146 komada. Prosječna drvana zaliha po 1 km iznosi 209 m^3 . Zapremina srednjeg stabla u drvoredu iznosi $1,43 \text{ m}^3$.

Srednja visina stabla u drvoredu iznosi 16,5 m.

Prosječni zapreminske prirast u datom periodu iznosi $9,1 \text{ m}^3/\text{km}/\text{god}$. Za drvorede nije bio izabran pogodan tip topole, a nakon sadnje nisu primjenjivane mjere njene, niti je vršeno orezivanje donjih grana. Pa i pored tih propusta ovdje je postignut godišnji prirast od $9,1 \text{ m}^3$ po 1 km, što znači da bi se uz primjenu odgovarajućih mjera njene i pravilan izbor klonova postigli na sličnim terenima veći prinosi.

4.2.4. Pojedinačni ili grupni uzgoj stabala kod individualnih vlasnika

Tzv. "seljački uzgoj topola" predstavlja vrlo koristan vid podizanja nasada brzorastućih topola, naročito kad se ima u vidu nestašica drveta kao sировine za mehaničku i hemijsku preradu, a posebno na području submediterana.

Ovaj vid uzgoja treba naročito forsirati na periodično plavljennim priobalnim terenima uz rijeke i pogodnim terenima u kraškim poljima, a koji se ne koriste kao poljoprivredne površine. Prije nekoliko godina započeta akcija na podizanju intenzivnih kultura i nasada lišćara u BiH (u 1965.-oj godini), kada je bila izradjena projekcija programa za podizanje tih nasada, nije dala očekivane rezultate. Ovo se naročito odnosi na uzgoj topola, jer su bili osnovani i centralni rasadnici topola, koji su kasnije uglavnom rasformirani. Individualni proizvodjači sada vrlo teško mogu da nabave kvalitetne selekcionisane sadnice topola uz pristupačne cijene. Potrebno bi bilo osnivanje rasadnika topola odgovarajućeg kapaciteta koji bi za ovo područje obezbijedio snabdjevanje kvalitetnim sadnim materijalom uz pristupačne cijene. Tako bi se znatno unaprijedio ovaj vid uzgoja, te iskoristile ove raspoložive površine na kojima postoje uslovi za uzgoj topola. Pojedinačna stabla, ili grupe stabala topola mogle bi se unositi i na najmanjim parcelama, zatim na medjama oko parcela dvorišta i zgrada, te drugih objekata, kao i uz postojeće vodotoke. Način uzgoja topola kod seoskih proizvodjača neophodno je osavremeniti na taj način, što bi se stručnim objašnjavanjem područnih šumarskih organa i uz izdavanje pogodnih publikacija iz uzgoja topola individualni proizvodjači sposobili za primjenu najpogodnijih metoda uzgoja topola, koje bi im omogućile da uz najkraću ophodnju dobiju najveće prinose u drvnoj masi. Kao poseban vid poslovnih odnosa mogla bi se uspostaviti koordinacija između zainteresovanih tvornica celuloze i seoskih proizvodjača na bazi besplatnog davanja sadnog materijala i mineralnih djubriva, uz obavezu proizvodjača da proizvedenu drvnu masu prodaju isključivo tim tvornicama.

Kao primjer da se na ovaj način može uspješno vršiti uzgoj topola mogu poslužiti postignuti prinosi uzgojem pojedinačnih stabala crnog jablana (*Populus nigra var.italica*), uzgojenih na medjama uz vodotok (Ljubomirsko polje kod Trebinja).

Broj stabala	starost god.	prečnik u cm	visina u m	zapremina u m^3
1	37	60	30	3,30
2	37	58	29	3,04
3	37	68	32	4,32

Iz datih podataka može se zaključiti da bi se u uslovima povećane njege i izbora najboljih klonova, te prihranjuvanjem, na sličnim terenima mogli dobiti veći prinosi.

4.2.4.1. Ekonomičnost proizvodnje

Obzirom da sadnju i ostale radove obavlja sam vlasnik, pojavice se samo troškovi od nekoliko dinara po jednoj sadnici.

Kao što je navedeno, jedno stablo 37-godišnje starosti ima $3,04 - 4,32 m^3$ zapremine. Prema tome, po 1 stablu bi se moglo ostvariti oko 600 dinara ($1,8 m^3$ trupaca, $1,2 m^3$ prostornog) ili oko 480 dinara ($3,0 m^3$ celuloznog drveta) ili 360 dinara ($3,0 m^3$ ogrevnog drveta). Nesumnjivo da je ovaj prihod značajan za domaćinstvo u pasivnom hercegovačkom kraju.

4.2.5. Upotreba drveta, topole

Drvo brzorastućih topola ima raznovrsnu upotrebu, ali se najvećim dijelom koristi kao celulozno drvo. Strukturni odnos sortimenata po vrijednosti ostvariće se u najpovoljnijem omjeru tehničkog i prostornog drveta kod šumskog uzgoja topola (na ovim terenima bi se prema iskustvu mogao ostvariti u proizvodnji omjer sa učešćem 40% tehničkog (10% trupaca za furnir, 15% trupaca za ljuštenje i 15% trupaca za rezanje) i 60% prostornog drveta (pretežno celulozognog) u neto drvnoj masi).

Najnepovoljniji odnos tehničkog i prostornog drveta ostvaruje se kod drvoreda uz puteve, željeznične pruge i kod individualnog uzgoja (uglavnom celulozno drvo i mali procenat trupaca za rezanje i ljuštenje), a nešto povoljniji odnos

se dobije kod drvoreda uz vodotoke i vodoprivredne objekte.

4.3. OSTALI LIŠČARI

4.3.1. Sladun (Q. Conferta)

Od drugih lišćara u zoni submediterana, gdje se fragmentarno nalaze ostaci šuma hrasta sladuna (Q. Conferta) značajan je uzgoj ove vrste koja je ovde autohtona. Vrlo vrijedne sastojine sladuna nalazile su se u predjelu Dubrava kod Stoca sve do sredine XIX vijeka, kada su nerazumno sjećom devastirane tako da sada postoje samo ostaci tih šuma.

Zato bi se obnovom ovih sastojina, sa formiranjem grupimične smjese četinara i hrasta pojačala biološka stabilnost i obezbijedila preventivna protipožarna zaštita u takvim sastojinama. Drvo se upotrebljava u brodogradnji, vodogradnji, rудarstvu, za željezničke pragove, ogrevno drvo.

4.3.2. Medunac (Q. pubescens)

Težište njegovog areala kod nas je u klimatogenoj submediteranskoj kraškoj šumi. Raste na krečnjačkoj i silikatnoj podlozi. Podnosi dobro suha i plitka, skeletna zemljišta.

5. NAČIN PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA

Za potrebe podizanja kultura na bosansko-hercegovačkom kršu trebalo bi organizovati centralnu rasadničku službu. Na taj način bi proizvodnja sadnog materijala bila jeftinija, jer je moguća veća primjena mehanizacije. Time se takođe omogućava da se rasadničkom proizvodnjom bave stručni kadrovi.

Sjeme za proizvodnju sadnog materijala crnog bora treba sabirati iz autohtonih sastojina koje bi se izdvojile kao sjemenski objekti (sjemenske sastojine) i u tom smislu bi se u njima i gazdovalo. Od ostalih vrsta, sjeme treba sabirati samo sa stabala dobrog fenotipskog izgleda ili plus stabala. Sadni materijal se mora selekcionisati u rasadniku.

Poučeni iskustvima iz drugih zemalja (Finska) i rezultatima iz naše zemlje mogao bi se proizvoditi sadni materijal i u posudama ili u celofanskim kesama. Podizanje kultura moglo bi se ubuduće vršiti i na ovaj način proizvedenim sadnim materijalom. Polietilenske vreće su veličine 25 cm i 7 cm prečnika. Na dnu se nalazi rupica. Takve kesice se napune tresetom ili smjesom plodne zemlje i pijeska, koje se zbiju. Ovako napunjene kesice se stavljuju jedna do druge u iskopana udubljenja u zemlji tako da se nalaze u nivou okolne zemlje. U svaku kesicu se vrši sjetva po dvije do tri sjemenke, koje se onda zaliju vodom. Kada se pojavi ponik, izvrši se pregled svih kesica radi proredjivanja. U kesici ostavimo najbolju biljku. Međutim, ako u nekoj kesici nije nikla ni jedna biljka onda se iz kesice gdje su nikle dvije biljke izvadi jedna i presadi u praznu kesicu. Ostala njega biljaka sastoji se u redovnom čupanju korova u kesici i zalijevanju biljaka.

Zasjenjivanje i zalijevanje zavisi od vremenskih prilika. Poslije druge godine vrši se sadnja na terenu.

Ovakav način proizvodnje sadnica je znatno skuplj i od klasičnog, ali i uspjeh na terenu je veći, jer je u rasadniku izvršena selekcija sadnog materijala te sadimo samo najbolje sadnice. Biljke pri presadjivanju su prilagodjene novim uslovima, jer se u stvari i ne presadjuju nego se jednostavno sa kesicama stave u zemlju. Osim toga, ovakav način proizvodnje sadnica dozvoljava duži transport biljaka do mesta sadnje. Kod pošumljavanja sa ovako proizvedenim sadnicama uspjeh je veći, jer sadnja mnogo ne zavisi od klimatskih prilika. Biljka u kesicama ima još hrane, žilice nisu povrijedjene i polako ulaze u novu sredinu. Znači, rast biljaka ne stagnira i zato brže dolazi do obrašćivanja površina. Kod ovakvog načina možemo očekivati potpuniji uspjeh sadnje.

Proizvodnja liščarskog sadnog materijala se može vršiti na isti način, samo se koriste jednogodišnje sadnice ili na klasični način, a ukoliko je potrebno, izvrši se stratifikacija sjemena.

6. TEHNIKA PODIZANJA KULTURA SA SADNICAMA PROIZVEDENIM U POLIETILENSKIM KESICAMA

Podizanje kultura sa sadnicama proizvedenim u polietilenским kesicama je jednostavno. Prije sadnje se polietilenska kesica mora zaporati na dnu, tako da bi se omogucio korjenovom sistemu nesmetan razvoj, jer se polietilenska masa sporo raspada. U načinjeno udubljenje se stavi polietilenska vrećica i oko nje se polako nabije zemlja. S obzirom na kvalitet sadnica, bilo bi dovoljno rastojanje sadnica od 0,5 - 1 m. Radi bolje konzervacije vlage na gradonima trebalo bi okolinu sadnice popločati kamenom. Na ovaj način bi se vršila sadnja svih četinarskih vrsta.

Važno pitanje je vrijeme sadnje na terenu. Dosadašnja iskustva pokazala su da treba biti veoma obazriv pri podizanju kultura, jer se mora voditi računa o stanišnim prilikama i osobini vrste. Najslabije su uspijevala jesenja pošumljavanja na sjevernim položajima izloženim buri.

Isti je slučaj sa jesenskim pošumljavanjem u višim predjelima bosansko-hercegovačkog krša iznad 600-800 metara nadmorske visine. Biljke sadjene u proljeće u nižim submediteranskim i mediteranskim predjelima, stradavale su od suše, jer ona ovdje rano nastupa. Iz ovoga se može zaključiti da u višim predjelima treba vršiti proljetnu, a u nižim predjelima jesenju sadnju. Međutim, ukoliko se bude primjenjivao novi način proizvodnje sadnog materijala (sadnice u polietilenским kesicama), izbor vremena sadnje ne bi imao (prema dosadašnjim iskustvima) odlučujuću ulogu.

7. NJEGOVANJE I ČUVANJE KULTURA

Posao oko podizanja kultura nije završen sadnjom sadnica. Taj dio posla predstavlja samo jednu fazu rada u tehnologiji podizanja kultura. Okopavanjem, plijevljnjem i prašenjem biće potrebno da se ukloni vegetacija koja se spontano javlja, da bi se tlo razraklilo i poboljšao vazdušni režim.

Pri popločavanju gradona izostaje djelimično i ova faza rada. Ovi radovi se obavljaju u toku nekoliko slijedećih godina poslije sadnje. Čišćenje kultura treba sprovoditi samo tamo gdje već postojeća vegetacija žbunja ometa razvoj glavnih vrsta u prvim godinama rasta. Kada kulture odrastu ova mjera nije otpada, jer će

glavne vrste svojim rastom nadmašiti postojeće vrste grmlja.

Zaštitu kultura treba sprovoditi permanentno i to od biotskih i antropoloških štetočina. Ogradijanjem kultura, suhozidom ili na neki drugi način, spriječiće se upad stoke u kulture. Pašarenje, zatim kresanje lisnika treba zabraniti na takvim površinama. Požari, namjerno ili nenamjerno izazvani predstavljaju jedan veliki problem kod zaštite kultura, naročito u ljetnjem sušnom periodu. Nedavno je izgorio na lokalitetu "Ivanica" kod Trebinja veliki kompleks šume alepskog bora. To nas upućuje, da ne stvaramo monokulture, već mješovite sastojine četinara i lišćara koje su inače i biološki stabilnije.

Napad štetnih insekata pričinjava u sadašnjim kulturama mnogo štete. Na prvom mjestu ubraja se borov četnik (*Cnethocampa pityocampa*). Ovaj insekt napada uglavnom crni bor, i pri jakim napadima potpuno obrsti iglice. Biljka fiziološki slab i ugine, ukoliko se ovaj napad nastavi i slijedeće godine. Velike štete je pričinio i kulturi na lokalitetu "Trnovac" kod Mostara. Jedan od vidova borbe je prskanje odgovarajućim hemijskim sredstvima. Kao štetočina javlja se još i borov savijač (*Rhyacionia buoliana*), koji oštećuje terminalne izbojke, te se umjesto njih formira više izbojaka što znatno usporava visinski prirast, a šteta se odražava i na kvalitetu drvne mase.

Od fitopatoloških oboljenja koja ugrožavaju već podignute kulture najveći uticaj ima oboljenje koje izaziva *Fomes pini*. Na području krša njegova pojava je zapažena na Marijanu kod Splita, a karakter zaraza je dobio u kulturi alepskog bora (sa čempresom i crnim borom) na lokalitetu "Ivanica". Simptomi bolesti su opadanje četina, sušenje donjih grana, a zatim i čitavih stabala. Mjere borbe bi se mogle sprovesti premazivanjem ozledjenih mjeseta i čvorova hemijskim sredstvima, ali je to veoma skupo. Bilo bi dobro (a to bi bio i jedini mogući način) kada bi unutar zaražene populacije našli rezistente individue, i od njih sabrali klonski materijal te vegetativnim razmnožavanjem (kalemnjenje) vršiti dalje razmnožavanje alepskog bora.

8. KRATAK OSVRT NA MOGUĆNOST PODIZANJA KULTURA I DRUGIH NASADA

Kod donošenja određenih zaključaka bitno je istaknuti sljedeće:

- na području ogoljelog krša, a posebno na njegovom submediteranskom dijelu zbog nepovoljnih uslova klime i zemljišta, kao i nedostatka pogodnih površina, vrlo su ograničene mogućnosti podizanja intenzivnih kultura, naročito četinara, koje bi isključivo služile za proizvodne svrhe. Ove mogućnosti kod četinara su ograničene i relativno malim brojem pogodnih vrsta, koje bi dale u kratkom roku velike prinose.

Kod podizanja nasada brzorastućih liščara u intenzivnom uzgoju, dolazi u obzir uzgoj pogodnih vrsta i klonova topola, naročito na priobalnim terenima riječki i kraških polja. Postignuti prinosi u nekim nasadima sa ovog područja, prikazani u ovom radu, pokazuju da ovdje postoje pogodni klimatski uslovi za takav uzgoj.

8.1. NAMJEINSKO PODIZANJE NASADA ZA POTREBE TURIZMA I REKREACIJE

Za razliku od podizanja kultura za proizvodne svrhe, namjensko podizanje sastojina za rekreativno - turističke svrhe ima svojih specifičnosti, naročito u pogledu prostornog oblikovanja, izbora vrsta, koje treba da zadovolje dekorativno-estetske i druge uslove (npr. da su otporne protiv oboljenja, zagadjenosti vazduha i sl.). Podizanje park-šuma u blizini većih gradskih aglomeracija postalo je nasušna potreba za kraće izlete gradskog stanovništva. Park-šuma se podiže putem pošumljavanja, a ne hortikulturnom obradom, koja se koristi samo oko većih objekata i na mjestima veće koncentracije izletnika. Veličina park-šuma za jedan grad obračunava se na bazi norme od 800 m^2 na jednog posjetioca, računajući kao osnov posjetu parku svega 10% stanovništva.

Za podizanje park-šuma izbor vrsta treba da zadovolji uslove u pogledu namjene tih sastojina. Ovdje se neće navoditi uži izbor ovih vrsta, koje se koriste u hortikulti i za podizanje zelenih pojaseva oko gradova.

Od svih vrsta nasada koje se koriste za potrebe turističke djelatnosti sa stanovništa rentabiliteta korišćenja i postizanja prihoda, najunosnije su kamp-šume, naročito u regionima sa velikim turističkim prometom. Posmatrajući povećanu frekvenciju turističkih tranzitnih tokova, naročito dolinom Neretve, tj. kroz mostarsko-čapljinsku regiju, dolazi se do zaključka da je na tom potezu prioritetno podizanje kamp-šuma na atraktivnim punktovima, čime bi se u znatnoj mjeri putem osnivanja kampova povećao udio tzv. stacionarnog turizma u ukupnom turističkom prometu BiH. Za podiza-

nje kamp-šuma treba koristiti vrste brzog rasta i sjenovite krošnje. Tako npr. 8-godišnja topola ima krošnju širine 5-6 m i horizontalne projekcije 20 m^2 . Za razvitak kontinentalnog turizma u Hercegovini i dalji razvoj turizma u primorju, kamp-šume mogu odigrati značajnu ulogu. Zbog toga treba na širem planu pristupiti podizanju kamp-šuma duž magistrale Sarajevo-Ploče i duž jadranske obale. Naime, dosadašnja saznanja ukazuju da je poslovanje u kamp-šumama ekonomično i da znatno doprinosi razvoju tranzitnog i stacionarnog turizma pojedinih predjela. Zato ćemo nešto više reći o ekonomičnosti njihovog korišćenja. U toku 1972. godine pojedini kampovi makarske revijere su ostvarili:

Kamp šuma I

Broj noćenja	84.269
--------------	--------

(maj - 375 noćenja, juni - 4.701 noćenja, juli - 41.578 noćenja,
august - 33.867 noćenja, septembar - 3.748 noćenja).

Elementi iz završnog računa za 1972. godinu:

- ukupan prihod	642.174 dinara
- materijalni troškovi	118.664 "
- amortizacija	54.670 "
- bruto lični dohoci	265.827 "
- ostatak dohotka	122.592 "

Za podizanje 1 ha kamp-šuma i za izgradnju sanitarnog čvora, recepcije i pratećih objekata u kampu, troškovi bi se kretali oko 50.000 dinara. Prema ovome, samo iz jednogodišnjeg ostatka dohotka ovog kampa bi se moglo podići i osposobiti za kampovanje preko 2 ha kamp-šuma. To ukazuje na rentabilnost gazdovanja u kamp-šumama.

Kamp šuma II

Elementi završnog računa za 1972. godinu

- ukupan prihod	707.631 dinara
- materijalni troškovi	168.040 "
- amortizacija	138.090 "
- usluge	85.493 "
- bruto lični dohoci	163.494 "
- ostatak dohotka	45.665 "

Kao što se vidi, iz jednogodišnjeg ostatka dohotka i ove kamp-šume moguće je podići i sposobiti za ugodan boravak turista oko 1 ha kamp-šume sa svim pratećim objektima.

Ostatak dohotka po 1 ha ove kamp-šume u 1972. godini iznosi oko 22.800 dinara, što je, kao i kod prethodnog kampa, dovoljno za podizanje, njegu i održavanje 1 ha nove kamp-šume (za radove planiranja zemljišta, sadnju sadnica, njeđgu u toku nekoliko godina poslije sadnje, održavanje nasada).

Kamp šuma III

Elementi završnog računa za 1972. godinu

- ukupan prihod	740.000 dinara
- materijalni troškovi	200.000 "
- usluge	20.000 "
- bruto lični dohoci	152.000 "
- ostatak dohotka	318.000 "

I kod ove kamp-šume je ostatak dohotka značajan, za objekte ove vrste, pa se i ovim dokazuje rentabilnost podizanja i korišćenja kamp-šuma.

Ovdje treba istaći, da bi za ugodan boravak u kamp-šumi i za njezino čuvanje i održavanje bilo povoljno, da dnevno opterećenje po 1 ha bude oko:

- 80 - 100 šatora ili prikolica (karavan kućica)
- 40 - 60 automobila
- 200 - 240 osoba.

Prema ovome ostvarilo bi se dnevno:

- 2.080 do 2.580 dinara ukupnog prihoda (uz taksu 5,0 dinara po automobilu, 6,0 dinara po šatoru - prikolici, i 7,0 dinara po osobi),

Ako uzmemo u toku sezone 80-120 dana korišćenja kampa, ovisno od područja kamp-šume, onda bi se moglo godišnje ostvariti 166.400 - 309.600 dinara po 1 ha kamp-šume.

Troškovi osnivanja, njege i održavanja po 1 ha kamp-šume bi iznosili 7-14% vrijednosti ukupnog prihoda, što ne predstavlja značajnu stavku, obzirom da se troškovi poslovanja u kampu mogu svesti na razumno mjeru (svega 1-2 stalno zaposlena lica i nekoliko sezonskih radnika).

Iz ovog proizlazi da bi se moglo ostvariti rentabilno korišćenje kamp-šume i u slučaju normalnog opterećenja kampa (sada su kampovi u punoj sezoni prenatrpani).

Iz svega rečenog, može se zaključiti da podizanje kamp-šuma predstavlja rentabilnu investiciju i da ih treba osnivati na svim, za ovu svrhu, pogodnim mjestima. Time će se postići oplodjivanje uloženih sredstava i proširiti zelena površina za čije se podizanje iz drugih izvora teško pronađaze sredstva.

Podizanje zelenih pojaseva u prigradskoj zoni gradova i većih mesta pored rekreativne funkcije, ima veliki značaj u tome što doprinosi prečišćavanju vazduha od zagadenosti, naročito kod mesta sa industrijskim objektima. Nije nam poznato koliki je stepen zagadenosti većih centara sa industrijskim objektima. (Mostara, Trebinja, Čapljine i sl.) na ovom području, ali izvršena mjerena u velikim industrijskim centrima (Sarajevu, Zenici i dr.) pokazuju vrlo zabrinjavajuću situaciju, pa se pored tehničkih mjera preporučuje podizanje zelenih pojaseva na širem području uz gradske centre. Sadržaj prašine i gasova u industrijskom dimu fabrika pretežno je anorganskog porijekla (oksiđi, sulfati, silikati i hloridi), a koncentracija SO_2 predstavlja važan indikator za stepen zagadenja atmosfere nekog mesta. Uzimajući u obzir prednje napomene, kao i neophodnost da se zeleni pojasevi koriste mnogostruko, kod izbora vrsta za njihovo podizanje treba obratiti pažnju na slijedeće:

- ekološke zahtjeve odabranih vrsta,
- otpornost vrsta prema štetnim gasovima, ukoliko se pojasevi podižu kao zaštitno industrijsko zelenilo,
- estetsko sanitarnu funkciju podignutih nasada iz koje rezultira izbor vrsta koje će zadovoljiti takve zahtjeve.

Kada se radi o tehniči podizanja nasada koje bi imale funkciju zelenih pojaseva, kao i o primjeni odgovarajućih intenzivnijih mjera njegе, može se reći da u tom pogledu mogu koristiti iskustva koja su steklena kod podizanja park-šuma, odnosno intenzivnih kultura, ukoliko se teži da se što brže formiraju takve sastojine.

Za namjensko podizanje manjih sastojina ili grupacija stabala uz ugostiteljske objekte, riječne plaže i sl. važe isti principi s tim da podignuti nasadi ne mijenjaju u većoj mjeri izgled pejsaža tj. da ne djeluju izvještaćeno.

9. NORME ZA ŠUMSKO - UZGOJNE RADOVE I RADOVE JNA ISKORIŠČAVANJU ŠUMA

Da bi se mogli izračunati troškovi ličnih dohodaka izrade, kao elementa za iznalaženje ekonomičnosti ulaganja i poslovanja, utvrđene su norme za pojedine vrste radova na uzgoju i iskorišćavanju šuma. Norme su dijelom istaknutog karaktera, a dijelom je izvršeno i snimanje na terenu tehničkim metodom normiranja. Snimanje normi i prikupljanje podataka o ostvarenim normama je vršeno na području Mostara i Trebinja. Naravno, da obzirom na veliko prostanstvo područja istraživanja, norme koje se daju u ovom radu moraju nositi karakter orientacionih normi, i za primjenu za konkretno date uslove rada i terena moraju se provjeriti i izvršiti eventualne korekcije. Norme su date za povoljne i srednje povoljne uslove, jer se pošlo od toga da se uzgojni oblici koji su predloženi u ovom radu neće podizati na nepovoljnim terenima.

Norme su date po pojedinim vrstama šumsko-uzgojnih radova i radova na iskorišćavanju šuma.

9.1. NORME ZA ŠUMSKO-UZGOJNE RADOVE

9.1.1. Norme za pošumljavanje

Norme za pošumljavanje sadnjom sadnica u rupe iznose
73 - 93 radnih dana po 1 ha za četinare i
65 - 78 radnih dana po 1 ha za lišćare.

Norme su uzete za gustinu sadnje od 2.800 sadnica po 1 ha.

9.1.2. Norme za njegu kultura

Za prašenje sa plijevljenjem predviđa se utrošak
17 - 25 radnih dana po 1 ha i

za čišćenje

13 - 18 radnih dana po 1 ha

ovisno od uslova rada.

9.2. NORME ZA RADOVE NA ISKORIŠČAVANJU ŠUMA

9.2.1. Norme za sjeću i izradu drvnih sortimenata motornom pilom

Norme za liščare

Trupci $3,2\text{--}3,5 m^3$, ogrevno drvo $3,1\text{--}3,4 \text{ pr.m}$, celulozno drvo $3,0\text{--}3,3 \text{ pr.m}$ po 1 radniku za sedam sati.

Norma četinara

Trupci $3,0\text{--}3,3 m^3$, jamsko drvo $2,7\text{--}3,0 m^3$, celulozno drvo $2,2\text{--}2,5 \text{ pr.m}$ za sedam sati po 1 radniku.

9.2.2. Norme za sjeću i izradu sortimenata - ručno

Norme za sjeću i izradu sortimenata ručno se kreću od 2,3 do $3,0 m^3$, za oblo drvo i od 2,0 do 2,9 pr.m za prostorno drvo, ovisno od vrste drveta, uslova rada i vrste sortimenta.

9.2.3. Norme za privlačenje

Trupci liščara $2,32\text{--}10,63 m^3$, trupci četinara $3,10\text{--}15,05 m^3$ po 1 radniku za sedam sati, ovisno od uslova rada i daljine privlačenja (100-3.000 m).

Jamsko drvo liščara $1,42\text{--}6,81 m^3$, jamsko drvo četinara $1,94\text{--}8,32 m^3$ po 1 radniku za sedam sati.

9.2.4. Norme za primopredaju, slaganje i klasiranje

Norme za primopredaju, se kreću od $80\text{--}100 m^3$, a za slaganje i klasiranje $17\text{--}22 m^3$ oblog drveta po 1 radniku za sedam sati. Norme za primopredaju prostornog drveta iznose 200 pr.m, a za slaganje i klasiranje 20 pr.m za sedam sati po 1 radniku.

9.2.5. Norme za utovar drvnih sortimenata

Norme za utovar se kreću od 5 do $10 m^3$ za oblo drvo i 14 do 21 pr.m po 1 radniku za sedam sati, ovisno od vrste drveta, prevoznog sredstva i načina utovara.

9.2.6. Norme za istovar drvnih sortimenata

Norme za istovar se kreću od 16-35 m³ za oblo drvo i 19 do 44 pr.m za prostorno drvo, ovisno od vrste drveta, prevoznog sredstva i načina istovara.

10. ZAVRŠNO RAZMATRANJE

Ovaj rad predstavlja početni dio istraživanja i razmatranja mogućnosti podizanja kultura i drugih vrsta nasada u hercegovačkom području mediterana i submediterana. Istaknuti su osnovni problemi i pravci rješavanja kako su se isti mogli sagledati u, za istraživanja ove vrste, vrlo kratkom trogodišnjem periodu. Istraživanje treba nastaviti, da bi se dosadašnja saznanja mogla proširiti i dopuniti i u koначnom obliku verifikovati.

LITERATURA

1. Alikaljić Fazlija: Ekstenzivna poljoprivreda u našoj zemlji koči uspješan razvoj šumarstva, Narodni šumar, broj 7 - 9, 1958. godine
2. Kolaković Ragib, Bišćević Ahmet: Značaj šuma na hercegovačkom kršu, Privredna komora BiH, 1970. godine
3. Djikić Salko, Jovančević Milorad, Panov A.: Principi i perspektive unapredjenja proizvodnje šumskog sjemena, Institut za šumarstvo, Sarajevo, 1965. godine
4. Djikić Salko: Izbor vrsta za unošenje u submediteransko područje Hercegovine, Institut za šumarstvo, Sarajevo 1966. godine
5. - : Dokumentacioni materijal šumarskih organizacija na području Hercegovine.
6. Šimunović Nikola: Ispitivanje ekonomičnosti proizvodnje topolovine po tipovima kultura i razmaku sadnje, Šumarstvo 1-2/1971. godine.

Vučijak dr Sreten, dipl.ing.
Čurić Rade, dipl.ing.
Mikić Todor, dipl.ing.

DIE FORSCHUNGEN DER RENTABILITAET DES ZUECHTEINS DER KULTUREN VON
NADELBAEUMEN UND LAUBBAEUMEN AUF DEM GEBIET DER MEDITERRAN - UND -
SUBMEDITERRAN LAENDER

- Zusammenfassung -

Die Autoren bearbeiteten in dieser Arbeit sehr aktuell die Frage der Art und des Grades der Rentabilitaet des Zuechtings der Kulturen auf dem Gebiet, wo die Verhaeltnisse ihren vollen Wuchs und ihre Entwicklung nicht erlauben. Die Zucht der Kulturen ist aber unbedingt notwendig, damit man die Folgeerscheinungen, die die groβen unbewaldeten Gebiete in Herzegowina und auf den kuestengebieten hervorrufen, mildern kann.

Es wurde festgestellt, daß man im verflossenen Zeitabschnitt sehr wenig Nadelbaeume und Laubbaeume zuechtete; die die gezuechtet wurden, ermutigen zum Einlegen der zur Verfuegung stehenden Mittel und zum Zuechten im naechsten Zeitabschnitt neuer Kulturen, im groβen Umfang als bisher, in den Orten, wo sie guenstigere Leistungen erzielen werden. Es wird besonders auf das Zuechten der Kulturen in der Umgebung von Siedlungen, dann auf die Kulturen fuer touristische Bestimmungen (Campingwaelder) bestanden.

In der Arbeit ist auch die Technologie des Kulturenzuechtings bearbeitet und in einigen Beispielen sind auch die Ergebnisse des Einlegens in die Ge-schaefte um die Zucht und die Erhaltung der Kulturen, sowie die Ertraege, die zu erwarten sind, angegeben. Die Schlussfolgerung ist, daß es am guenstigsten ist, die Campingwaelder zu zuechten, weil man durch ihre Nutzbarmachung die besten wirtschaftlichen Leistungen erzielen kann.

Die Veredelung des Karstgebietes mit gruener Huelle ist notwendig, und diese Arbeit gibt auch einen Beitrag der Loesung dieser Frage.

Die Selbstverwaltungsverstaendigung und die gesellschaftlichen Unterredungen sind auch einige von Elementen, da die Frage der groe en Bewal-dungen auf eine guenstige Art verwirklichen wird. In Herzegowina haben die Arbeiten begonnen und die ermutigenden Ergebnisse werden schon erzielt.